

BOSNA I HERCEGOVINA  
*Konkurenčijsko vijeće*



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
*Конкуренцијски савјет*

M I Š L J E N J E

po Zahtjevu privrednog subjekta FRIKOM d.o.o. Trebinje

Sarajevo  
april, 2024. godine



Broj: 01-26-7-1-9/24  
Sarajevo, 24.04.2024. godine

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine na osnovu člana 25. stav (1) tačka f. Zakona o konkurenциji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09), a po Zahtjevu za davanje mišljenja privrednog subjekta FRIKOM d.o.o. Trebinjskih brigada 12, 89000 Trebinje zaprimljenom dana 03.01.2024 godine pod brojem: 01-26-7-1-1/24, na 7. (sedmoj) sjednici održanoj dana 24.04.2024. godine, donijelo je

## MIŠLJENJE

Konkurencijsko vijeće je dana 03.01.2024 godine zaprimilo od strane privrednog subjekta FRIKOM d.o.o. Trebinjskih brigada 12, Trebinje ( u daljem tekstu: Frikom ili Podnositac zahtjeva) Zahtjev za davanje mišljenja broj: 01-26-7-1-1/24 o mogućnosti pokretanja postupka protiv Grada Trebinje i privrednog subjekta Komunalno a.d. Trebinje zbog neobezbjedivanja konkurentnosti i zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka b), c) i d) Zakona o konkurenциji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09) (u dalj em tekstu: Zakon) na tržištu pružanja komunalnih usluga.

Podneskom zaprimljenim pod brojem: 01-26-7-1-7/24 od 01.04.2024 godine dostavljen je dokaz o uplati administrativne takse.

U svom zahtjevu privredni subjekat Frikom navodi da se obraća Konkurencijskom vijeću za mišljenje zbog situacije vezano za individualnu komunalnu uslugu „zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora“ u Gradu Trebinju, a imajući u vidu i Rješenje koje je ovaj organ donio na zahtjev „PENNY plus“ d.o.o. Sarajevo u vezi zloupotrebe dominantnog položaja KJKP d.o.o. Sarajevo.

U svom zahtjevu u bitnom navodi sljedeće:

- da je situacija sa komunalnim uslugama u Gradu Trebinju nešto drugačija od prezentovane u Sarajevu, kako u pogledu zakonske regulative tako i pogledu stvarne poslovne prakse, kao i statusa davaoca usluge;
- da sličnost koja se pojavljuje u oba slučaja se ogleda u primjeni cjenovnika usluge čiji je rok važenja istekao. U Sarajevu uslugu pruža državno javno komunalno preduzeće, a u Gradu Trebinju sličnu uslugu navodno pruža većinski (70 %) privatno akcionarsko društvo Komunalno Trebinje i to bez odobrenja nadležnog organa lokalne samouprave i cjenovnika odobrenog od strane Skupštine grada, objavljenog u službenom glasniku;
- da oblast komunalnih, odnosno ekonomskih usluga obrađuju dva zakona i to: Zakon o komunalnim djelatnostima RS (u daljem tekstu: ZKD) (Sl.gl. RS 124/11 i 100/17) i Zakon o zaštiti potrošača(u daljem tekstu: ZZP) (Sl.gl. RS 06/12) koji su ostavili rok od šest mjeseci lokalnim samoupravama za prilagođavanje svojih akata, kao i poslovne prakse davaoca usluga sa istim;
- da iako je prošlo 11 godina od isteka roka za prilagođavanje novoj zakonskoj regulativi u poslovnoj praksi vezanoj za zbrinjavanje komunalnog otpada u Gradu Trebinju se ništa nije promijenilo, izuzev strukture vlasništva u privrednom subjektu Komunalno a.d., koje je danas društvo sa većinskim privatnim kapitalom i sa nepromijenjenom poslovnom praksom kao za vrijeme važenja ZKD 11/95, kada su građani odlagali otpad u improvizovane lične kontejnere a komunalci dolazili pred svaku kuću, preuzimali i odvozili otpad (smeće);
- da veće firme su imale svoje kontejnere, a manje firme i stanari kolektivnog stanovanja su odlagali otpad u veće zajedničke kontejnere smještene na javnim površinama. Tu uslugu su građani

plaćali državnom komunalnom preduzeću po m2 stambeno poslovne površine koju koriste, kao što danas plaćaju komunalnu naknadu Gradu Trebinju. Iz tih sredstava se finansirala većina komunalnih djelatnosti;

- da danas iako je zakonska regulativa promijenjena, građani i privredna društva Trebinja, umjesto u lične, otpad moraju odlagati u zajedničke kontejnere smještene na javnim površinama i to zadovoljstvo plaćati dva puta; prvo Gradu kroz plaćanje komunalne naknade, koja služi za finansiranje zajedničkih komunalnih djelatnosti i drugi put Komunalnom a.d. za navodno pruženu uslugu „odvoz smeća“;
- da moraju istaći da novi ZKD ne poznaje uslugu „odvoz smeća“, istu nije organizovala lokalna samouprava, a navodni davalac nema ovlašćenje nadležnog organa za njeno pružanje, niti postoji cjenovnik iste odobren od strane Skupštine lokalne samouprave;
- da iako usluga „odvoz smeća“ zvanično nije organizovana ona se i dalje obračunava i naplaćuje od strane Komunalno a.d. na isti način kao u vrijeme važenja ZKD 11/95, odnosno po m2 korišćene stambeno poslovne površine uz korišćenje cjenovnika iz 2009. godine;
- da znači pravna i fizička lica iz Grada Trebinja imaju dva izdvajanja za finansiranje komunalnih djelatnosti koja se obračunavaju po m2, samo što jedno plaćaju Gradu Trebinje zakonito u vidu plaćanja komunalne naknade, a drugo plaćaju nezakonito Komunalnom a.d. za navodno izvršenu uslugu "odvoz smeća";
- da tako na djelu imaju zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu (polju pružanja) komunalnih usluga, pa će pokušati objasniti zašto smatraju da je Komunalno a.d. zloupotrijebilo svoj položaj na tržištu;
- da novi ZKD 124/11 je uveo u ovu oblast tržišne principe poslovanja, pa je staru uslugu „odvoz smeća“ podijelio na dvije i to individualnu komunalnu uslugu definisanu članom 2. tačka (g) i članom 3. tačka (d) ZKD kao "zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora" namijenjenu pravnim i fizičkim licima i uslugu zajedničke komunalne potrošnje "čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima" definisanu članom 2. tačka (k) i članom 3. tačka (lj) ZKD;
- da obje usluge podrazumijevaju odvoz otpada; prva iz ličnih (individualnih) kontejnera a druga iz zajedničkih;
- da je lokalna samouprava sa velikim kašnjenjem donijela dvije odluke vezane za komunalne djelatnosti i to: Odluku o komunalnim djelatnostima Grada Trebinja (Sl.gl.Grada Trebinja broj 06/14) i Odluku o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada (Sl.gl.Grada Trebinja broj 12/16 i 05/19);
- da prva odluka je pored definisanja komunalnih djelatnosti uvela m2 površine, kao jedinicu mjere za uslugu „čišćenje javnih površina“, a potom je uvela i obavezu plaćanja komunalne naknade isto po m2 površine stambenog i poslovnog prostora za sve vlasnike istih, iz kojih sredstava se imaju finansirati usluge zajedničke komunalne potrošnje (zajedničke komunalne djelatnosti), sve u skladu sa članom 22. ZKD;
- da druga odluka se odnosi na individualnu uslugu "prikupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada" koja je bezuspješno pokušala objediti nove zakonske norme i staru poslovnu praksu;
- da pošto je bivše komunalno preduzeće već bilo privatizovano, to je Odluka 12/16 u skladu sa ZKD-om uvela obavezu provođenja procedura javnih nabavki pri izboru davaoca ove usluge, zadržavši stari princip obračuna i naplate usluge prema površini (m2) stambeno-poslovnih prostora pravnih i fizičkih lica. Odluka nije uzela u obzir činjenicu da je zakonom propisan princip ličnog-individualnog pružanja-primanja usluga, te mjerena, obračun i naplatu prema količini pružene - primljene usluge. Ova odluka sa ovim principom uvela je dvostruko oporezivanje po istom osnovu tj. m2 površine stambeno poslovnih prostora, a za finansiranje komunalnih djelatnosti, odnosno uvezvi u obzir i porez na imovinu imamo trostruko izdvajanje pravnih i fizičkih lica po m2, što nije dopušteno;
- da dakle Odluka 12/16 je primjenila zakonsku normu datu članom 10. i 11. ZKD, te je rekla član. 3. (1) da se obavljanje komunalne usluge "zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora" povjerava davaocu usluge ugovorom poslije provedenih procedura javnih nabavki, a članom 4. stav 2. da se pružanje ove komunalne usluge vrši na osnovu ugovora zaključenog između davaoca komunalne usluge i korisnika-potrošača;
- da u realnom životu, odnosno poslovnoj praksi, zakonom predviđena norma odlaganja otpada u lične kontejnere, te mjerena i plaćanje odvoza (individualne usluge) prema količini i cjenovniku

odobrenom od strana Skupštine grada, uz izbor davaoca usluge putem provođenja procedura javnih nabavki nikada nije zaživjela, odnosno Grad nikada nije izabrao najpovoljnijeg davaoca usluge „zbrinjavanje otpada“ tako da ni individualna usluga, namijenjena pravnim i fizičkim licima, vezana za otpad koji se proizvodi-stvara u njihovim prostorima u našem Gradu nije organizovana, niti je moguće koristiti na zakoniti način;

- da na sajtu javnih nabavki Grada Trebinja se mogu vidjeti odluke o dodjeli ugovora Komunalnom a.d za obavljanje usluga zajedničke komunalne potrošnje i to: za uslugu čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima" definisanu članom 2 tačka (k) i članom (l) ZKD, te uslugu "održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina" definisanu članom 2. stavom (l) i članom 3.(lj) i to bez prethodno odlukom definisanih kriterijuma;
- da Komunalno a.d, smatra da čišćenjem javnih površina sa odvozom otpada na deponiju istovremeno vrši i individualan odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica, pošto ona uslijed nepostojanja mogućnosti korišćenja ličnih kontejnera svoj otpad moraju odlagati u zajedničke kontejnere iz kojih otpad odvozi davalac;
- na ovaj način Komunalno a.d. je pod formom "čišćenja javnih površina" uvelo u život i uslugu "odvoz smeća", te istu obračunava i naplaćuje po m<sup>2</sup> površine stambeno poslovnih prostora uz korišćenje nevažećeg cjenovnika iz 2009 god;
- da u tome ih prečutno podržava i lokalna samouprava, koja ne pravi smetnje takvom poslovnom ponašanju;
- da je za Komunalno a.d. kao i za lokalnu samoupravu kao 30% akcionara ovo je jako prihvatljiva varijanta ubiranja prihoda, pošto im na kraju godine obezbjeđuje najveću dobit i dividende za akcionare, te je prečutna saglasnost sa ovakvom nezakonitom poslovnom praksom navodnog davaoca usluge "odvoz smeća";
- da je interesantno napomenuti da su u Republici Srpskoj privatizovana samo komunalna preduzeća u tri veća grada: Banja Luka, Dobojski Brod i Trebinje, gdje ona i dalje uživaju ugled i status komunalnih preduzeća, sa nepromijenjenom poslovnom praksom obračuna i naplate usluge "odvoz smeća" po m<sup>2</sup>, umjesto obračuna prema količini. Bilo bi interesantno istražiti ko se stvarno krije iza akcionara na papiru ovoga društva;
- da dakle, iako imaju nove norme date ZKD 124/11, u realnom životu pravnih i fizičkih lica se ništa nije promijenilo u odnosu na stanje za vrijeme važenja ZKD 11/95 samo što danas pored usluge "odvoz smeća", koju plaćaju Komunalnom a.d. moraju plaćati i komunalnu naknadu Gradu za istu namjenu;
- iako se individualne usluge pružaju nakon zaključenog ugovora sa korisnikom-potrošačem, naš navodni davalac usluge "odvoz smeća", koju kao takvu ZKD 124/11 ne pozna, niti ju je organizovala u skladu sa čl.6 ZKD lokalna samouprava, kaže da nju moraju platiti svi bez obzira da li je koristili ili ne, imali ugovor ili ne, pošto svi odlažu otpad u kontejnere;
- da to znači da su obaveznici korišćenja i plaćanja ove usluge sva lica, iako je gradska odluka rekla da su to svi vlasnici poslovnih i stambenih prostora, a Zakoni RS su rekli da su to domaćinstva, pravna i fizička lica kao preduzetnici, koja komunalne usluge koriste po zaključenom ugovoru sa zakonitim davaocem, kada i nastaje obligacioni odnos i mogućnost korišćenja ličnih podataka za obradu prilikom fakturisanja. Na djelu je dakle svjesno poistovjećivanje, odnosno objedinjavanje;
- individualne usluge "zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora" sa uslugom zajedničke komunalne potrošnje "čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima", odnosno njihovo objedinjavanje u jednu uslugu "odvoz smeća" kako je bilo do donošenja ZKD 124/11, te se stoga i nastavio primjenjivati stari cjenovnik i sudska praksa naslonjena na ZKD 11/95 i opštinsku odluku o održanju čistoće (Sl. Gl. Opština Trebinje broj 03/2001);
- da iz presuda sudova koji presuđuju u ovim sporovima, provejava stav da je Komunalno a.d. komunalno preduzeće, da je ovlašćeno za pružanje komunalnih usluga, da je u prethodnom periodu iste pružao, da je tuženi Frikom d.o.o. iste primao i da ih mora platiti. Ovakvi stavovi suda nikada nisu potkrijepljeni potrebnim dokazima, niti obrazloženi važećim zakonskim propisima koji takvo poslovno ponašanje omogućujući već samo normama ZKD 11/95, koji je prestao važiti 5 mjeseci poslije donošenja ZKD 124/11;
- da bez obzira što se usluge od javnog interesa pružaju po zaključenom ugovoru i što Frikom d.o.o. sa navodnim davaocem usluge nema potpisani ugovor sudovi presuđuju u njegovu korist, ne uzimajući u obzir činjenicu da smo korišćenje zajedničkih kontejnera platili kroz plaćanje komunalne

naknade. Ugovor nam je nuđen ali ga nismo mogli prihvati i zaključiti iz razloga što Komunalno a.d. nikada nije izabrano za davaoca usluge namijenjeno pravnim i fizičkim licima, kako se god ona zvala, niti je Skupština Grada usvojila i objavila cjenovnik iste kako nalaže ZKD 124/11;

- da kako potpisati ugovor sa takvim društvom još ako glasi na neodređeno vrijeme jer je ovo čist primjer izgrađenog monopolskog položaja i monopolskog ponašanja na tržištu komunalnih usluga od strane Komunalno a.d. i onih koji ga podržavaju;
- da se postavlja pitanje šta je motiv za ovakvo ponašanje i nepoštovanje zakona RS kako od strane lokalne samouprave tako i navodnog davaoca, pa i sudova koji presuduju u sporovima na ovu temu, najvjerojatnije finansijska i materijalna korist;
- da znači u realnom životu imamo totalni bojkot nove zakonske regulative i od strane lokalne samouprave i navodnog davaoca usluge "odvoz smeća", kao i inspekcijskih i sudskih organa koji bi trebali da reaguju na kršenje zakona, kao i da sude na osnovu Zakonskih normi i dostavljenih dokaza;
- da sudovi koji presuduju u ovim sporovima su zauzeli stav da se korišćenje kontejnera za zajedničko odlaganje otpada mora posebno platiti, iako takva zakonska norma ne postoji;
- da ovo znači da sudovi presuduju u korist navodnog davaoca tkz. usluge "odvoz smeća", bez obzira što ta usluga nije organizovana od strane lokalne samouprave, što tužilac nije ovlašćen za njeno obavljanje, obračunavanje i naplatu i što tuženi nema ugovor sa tužiocem. Sve suprotno ZKD i ZZP;
- da ovakvo ponašanje lokalne samouprave i sudova govori da oni svjesno tako postupaju omogućujući na taj način privilegovan-monopolski položaj na tržištu usluga tkz. davaocu usluge „odvoz smeća“ Komunalno a.d., Trebinje.
- da na ovaj način oni uvode u život finansijsko opterećenje za pravna i fizička lica koje zakoni RS nisu propisali, što itekako utiče na uvećanje prihoda navodnog davaoca usluge, a samim tim i uvećanu naplatu dividende akcionara na kraju godine, koja nije mala;
- da dakle iako nemaju izabranog i ovlašćenog davaoca individualne usluge "zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora", niti odobren cjenovnik iste, pravna i fizička lica ipak moraju plaćati neorganizovanu uslugu "odvoz smeća" davaocu usluge "čišćenje javnih površina", iako je korišćenje zajedničkih kontejnera na javnim površinama platilo kroz plaćanje komunalne naknade;
- da je ZKD 124/11 je individualne komunalne usluge postavio na tržišnim principima "hoćeš da koristiš uslugu potpisuješ ugovor sa ovlašćenim davaocem i plaćaš prema količini primljene usluge i cjenovniku odobrenom od strane nadležnog organa - Skupštine", na isti način kao što se troši i plaća voda, energija.;
- da za one koji ne žele potpisati ugovor sa ovlašćenim davaocem, ZKD je članom 39. predviđao pokretanje prekršajnog postupka od strane ovlašćenog davaoca i plaćanje prekršajne kazne, što se u dosadašnjoj poslovnoj praksi nikada nije desilo;
- da moraju istaći da Komunalno a.d., uslugu čišćenja javnih površina u naseljenim mjestima" obavlja korektno u skladu sa ugovorom, za što je plaćeno od Grada Trebinja, ali istu uslugu naplaćuje još jednom nezakonito od pravnih i fizičkih lica iz Grada, pod izgovorom pružanja i naplate usluge „odvoz smeća“;
- da se u tome ogleda jačina monopolskog položaja Komunalnog a.d. na polju komunalnih usluga u Gradu Trebinju i privilegija interesnih grupa koje od toga imaju korist. U tome im je svakako pomogla i lokalna samouprava svojim nečinjenjem, kao i Ministarstvo građenja i urbanizma kao predlagač zakona, jer nisu predvidjeli kontrolu provođenja usvojenih zakonskih normi i rješenja;
- da su se obraćali i inspekcijskom službama i nekim ministarstvima, ali da ovaj i ovakav problem nije u njihovoj nadležnosti prema njihovim tvrdnjama;
- da je Konkurencijsko vijeće možda jedini organ koji bi mogao pomoći da se ovaj monopol većinski privatnog društva na pomenutu komunalnu uslugu „odvoz smeća“ ukine, odnosno da se uspostavi zakonita poslovna praksa na polju ovih usluga i uvede u praksu zakonom predviđena obaveza izbora najpovoljnijeg davaoca usluge;
- da dakle na djelu imamo monopolski položaj Komunalno a.d. na tržištu komunalnih usluga, koga svim silama nastoji da očuva u što su se, čini se, uključiti i sudovi u Trebinju i Banjoj Luci, donošenjem presuda u njihovu korist, suprotno važećoj zakonskoj regulativi i sve to prečutno toleriše i lokalna samouprava pošto i ona od ovakve poslovne prakse ima veliku korist;
- da lokalna samouprava čiji je zadatak organizacija i provođenje komunalnih djelatnosti-usluga 7 godina nije u stanju da u skladu sa članom 3. stav (1) svoje Odluke (12/16) izabere najpovoljnijeg ponuđača za uslugu „zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora“ i

obezbjedi konkurentnost na tržištu usluga što bi najviše odgovaralo građanima pošto bi se usluga koju koriste mjerila i prema količini primljene usluge, a ne kao do sada prema m<sup>2</sup> površine poslovnih i stambenih prostora;

- da je Grad neizborom najpovoljnijeg davaoca i prećutnom saglasnošću sa trenutnom poslovnom praksom obezbjedio Komunalnom a.d. monopolski položaj na tržištu individualnih komunalnih usluga, te milionske prihode i dobit na kraju godine.

- da ako je u nadležnosti ovog organa, da se „natjera“ Grad Trebinje da postupi po slovu zakona i svoje odluke te izabere najpovoljnijeg davaoca za uslugu ”zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora“ kako bi se i na tom polju obezbjedila konkurentnost, na što je lokalna samouprava zaboravila. Time bi bio eliminisan monopol Komunalno ad. i naplata jedne usluge dva puta. Znači u poslovnoj praksi imaju nametnutu uslugu „odvoz smeća“ koja objedinjuje individualnu uslugu zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora i zajedničku uslugu čišćenje javnih površina, te nasilno nametnut namet za plaćanje te nepostojeće usluge koji zakoni RS nisu propisali;

- da dakle privredno društvo Frikom d.o.o. mora platiti namet, odnosno uslugu, u korist Komunalnog a.d. bez obzira što zakoni RS pa ni ZKD nisu propisali, odnosno lokalna samouprava nije organizovala, korišćenje kontejnera za zajedničko odlaganje otpada na javnim površinama platilo kroz plaćanje komunalne naknade;

- da je Komunalno a.d. Trebinje većinski privatno društvo i nije izabrano i ovlašćeno od strane lokalne samouprave za pružanje i naplaćivanje nekakve usluge ”odvoz smeća-otpad, da nemaju potpisani ugovor sa takvim neizabranim davaocem, da ne koriste zakonom definisani uslugu na zakoniti način, da ne postoji cjenovnik takve usluge, odobren i objavljen od strane skupštine grada, da obračun usluge je prema broju m<sup>2</sup> površine, umjesto prema količini, je nezakonit;

- da se dakle Grad Trebinje nije potrudio da sprijeći monopol Komunalnog a.d. na pomenutu spornu individualnu uslugu, niti je pokušao uvesti u život tržišna pravila ponašanja i time zaštiti interes potrošača. Komunalno a.d. je ovakvim poslovnim ponašanjem, odnosno neovlašćenim naplaćivanjem neorganizovane usluge po nezakonitom cjenovniku prekršilo mnoge članove zakona kao npr: Zakon o konkurenциji, Zakon o komunalnim djelatnostima, Zakon o zaštiti potrošača RS, Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH sl.gi.br 49/06, (obraduje lične podatke bez ugovora), Zakon o fiskalnim kasama RS (za navodno izvršenu uslugu ne izdaje fiskalni račun), Gradsku odluku o prikupljanju, odvoženju i zbrinjavanju komunalnog otpada, Odluku Ustavnog suda RS U-37/17 koja kaže da je neustavno obračunavanje usluge prije zaključenja ugovora;

- da je članom 143 stav (i) ZZP propisano: kazniće se 3000 do 15000 KM pravno lice-trgovac kao davalac usluge, ako sa potrošačem-primaocom usluge ne sačini ugovor u pisanoj formi u skladu sa članom 48;

- da je članom 67. ZZP stav (1) propisano: zabranjuje se isporuka potrošaču proizvoda ili usluge koju potrošač nije poručio, ako takva isporuka zahtijeva plaćanje, stav (2): potrošač ima pravo da primljeni proizvod ili uslugu koju nije poručio zadrži, bez obaveze plaćanja ili obavještavanja trgovca, stav (4): ništavne su odredbe u uslovima poslovanja trgovca ili ponudi posla bez prethodne narudžbe potrošača prema kojoj bi čutanje potrošača značilo prihvatanje ponude;

- da Komunalno a.d., tvrdi, bez dostavljenih dokaza, da potrošačima pruža uslugu ”odvoz smeća“, koju ZKD ne prepoznaje i istu nije organizovala lokalna samouprava;

- da pružanje usluge bez dozvole nadležnog organa i bez odobrenja potrošača lično predstavlja nasilje nad potrošačem te da ovaku poslovnu praksu koju praktikuje Komunalno a.d. Zakon o zaštiti potrošača (član. 38-45) tretira kao nepoštenu i kaže da je nepoštena praksa zabranjena, a poslovna praksa je nepoštena ako: a) je suprotna zahtjevima profesionalne pažnje, b) ako može bitno da naruši ekonomsko ponašanje prosječnog potrošača kome je takva praksa namijenjena, c) je obmanjujuća i agresivna;

- da članom 41. ZZP propisano da je obmanjujuća poslovna praksa trgovca (davaoca usluge) smatra se a) neistinita tvrdnja trgovca da je određeni kodeks ponašanja odobren od nadležnog organa;

- da je članom 44. ZZP propisano da se agresivnom poslovnom praksom smatra: v) višestruko obraćanje potrošaču, protivno njegovoj volji, telefonom, faksom, elektronskom poštom, ispostavom fakture-opomene ili drugim sredstvom za daljinsku komunikaciju, osim u slučajevima ostvarivanja potraživanja iz ugovora;

- da dakle ovaj tzv. davalac usluge se ponaša agresivno i predstavlja kao da ima ovlašćenje nadležnog organa, koje ne pokazuje i uznamirava ih traženjem naplate nečega što nije verifikovano

ugovorom sa njima, odnosno ne postoji obligacioni odnos između dvije strana, što je traženje mimo ugovora. Agresivna poslovna praksa je nedozvoljena i kažnjiva po članu 163 i članu 167 ZKD, a osim toga Komunalno ad. obrađuje lične podatke i podatke naše firme bez odobrenja, odnosno potpisanoj ugovoru,

- da Komunalno a.d. za obračunate usluge ne izdaje fiskalne račune i iste im ne dostavlja;
- da je Grad članom 6. Odluke 12/16 propisao da se obračun usluge vrši na tri načina s tim što je obračun po m<sup>2</sup> preovladavajući, iako je odlukom 06/14 propisao da je m<sup>2</sup> jedinica mjere za čišćenje javnih površina;
- da li se neovlašćeno poslovno ponašanje i naplaćivanje neorganizovane usluge uz upotrebu cjenovnika čiji je rok važenja istekao donošenjem novog ZKD broj 124/11, može sankcionisati na zakoniti način, odnosno da li je to u nadležnosti Konkurencijskog vijeća?
- da su na ovaj način izloženi jednom vidu diskriminacije, bez obzira što je član 46. stav (3) ZZP-a rekao da se usluge moraju pružati svima pod istim uslovima, bez diskriminacije.

U vezi navedenog zahtjeva Konkurencijsko vijeće se obratilo Gradu Trebinje aktom broj: 01-26-7-1-2/24 i aktom broj: 01-26-7-1-3/24 od 23.02.2024 godine sa upitom da se dostave podaci ko je davalac navedenih usluga na području Grada Trebinja (javne/privatne ustanove i sl) i pod kojim uslovima, na koji način se delegiraju navedeni poslovi (npr. da li postupkom javnog poziva ili na neki drugi način) I ko je nadležan za utvrđivanje cjenovnika navedenih usluga (molim dostavite sve odluke i cjenovnike koji se odnose na navedenu uslugu).

Sa istim upitom broj: 01-26-7-1-6/24 od 18.03.2024 godine smo se obratili i privrednom subjektu Komunalno a.d. Trebinje.

Grad Trebinje je aktom zaprimljenim pod brojem: 01-26-7-1-4/24 od 18.03.2024 godinje dostavio odgovor u kojem navode da Komunalno a.d. Trebinje se bavi uslugom sakupljanja, odvoza komunalnog otpada, održavanja gradskog zelenila kao Davalac usluge i da je u skladu sa odredbama ZKD regulisana organizacija obavljanja komunalnih djelatnosti i način rada.

Privredni subjekat Komunalno a.d. Trebinje je dopisom zaprimljenim pod brojem: 01-26-7-1-8/24 dana 04.04.2024 godine dostavilo odgovor u kojem navode da oni obavljaju uslugu zbrinjavanja komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih jedinica kao i čišćenje javnih površina u skladu sa odredbama ZKD i Odlukom Grada Trebinja o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada, te da su svi cjenovnici usluga koje pruža Komunalno a.d. Trebinje odobreni od strane Grada Trebinja.

Postupajući po podnesenom Zahtjevu, analizom svih dostavljenih podataka i činjenica iz Zahtjeva, a na osnovu odredbi Zakona, Konkurencijsko vijeće daje sljedeće mišljenje:

Konkurencijsko vijeće je u skladu sa članom 25. stav (1) tačka f) Zakona nadležno da daje mišljenje i preporuke o bilo kom aspektu konkurenčije, po službenoj dužnosti ili na zahtjev državnog organa, privrednog subjekta ili društva.

Također, Konkurencijsko vijeće je u skladu sa članom 25. stav (2) Zakona nadležno da na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz oblasti koje imaju uticaja na tržišnu konkurenčiju, koje su obavezni dostaviti predlagači, daje mišljenje o njihovoj usklađenosti sa Zakonom.

Za naprijed navedene Odluke, koje je donio Grad Trebinje, Konkurencijsko vijeće nije dobilo zahtjev za davanje mišljenja o njihovoj usklađenosti sa Zakonom o konkurenčiji, prije nego što su iste usvojene, a kako je propisano naprijed navedenim članom zakona.

Istovremeno ističemo da Konkurencijsko vijeće nije nadležno da ocjenjuje usklađenost navedenih Odluka sa drugim zakonima i propisima.

Stoga, ukoliko Podnositelj zahtjeva smatra da postupanje/nepostupanje Grada Trebinje ili Odluke koje je donio Grad Trebinje nisu u skladu sa Zakonom o konkurenciji, navedeno bi ukazivalo na postojanje zabranjenog sporazuma iz člana 4. Zakona.

Član 4. stav 1. Zakona određuje da su zabranjeni sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora, zajednička djelovanja, izričiti i prešutni dogovori privrednih subjekata, kao i odluke i drugi akti privrednih subjekata koji za cilj i posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurenčnosti na relevantnom tržištu, a koji se odnose na:

- a) direktno ili indirektno utvrđivanje kupovnih i prodajnih cijena ili bilo kojih drugih trgovачkih uslova,
- b) ograničavanje i kontrolu proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja ili ulaganja,
- c) podjelu tržišta ili izvora snabdjevanja, primjenu različitih uslova na identične transakcije s drugim privrednim subjektima, dovodeći ih u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenčnost i
- d) zaključivanje takvih sporazuma kojima se druga strana uslovjava da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi sa predmetnim sporazumom.

Nadalje, ukoliko Podnositelj zahtjeva smatra da postupanje/nepostupanje privrednog subjekta Komunalno a.d. Trebinje ili Cjenovnici koje primjenjuje navedeni privredni subjekat nisu u skladu sa Zakonom o konkurenciji, navedeno bi ukazivalo na postojanje zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. Zakona.

Članom 9. Zakona određen je pojam dominantnog položaja nekog privrednog subjekta, dok član 10. Zakona propisuje sljedeće:

- (1) Zabranjena je svaka zloupotreba dominantnog položaja jednog ili više privrednih subjekata na relevantnom tržištu.
- (2) Zloupotreba dominantnog položaja posebno se odnosi na:
  - a) direktno ili indirektno nametanje nelojalnih kupovnih i prodajnih cijena ili drugih trgovinskih uslova kojima se ograničava konkurenčnost;
  - b) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača;
  - c) primjenu različitih uslova za istu ili sličnu vrstu poslova s ostalim stranama, čime ih dovode u neravnopravan i nepovoljan konkurenčni položaj;
  - d) zaključivanje sporazuma kojima se uslovjava da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovinskom običaju nemaju veze s predmetom takvog sporazuma.

Imajući u vidu zaprimljeni Zahtjev Podnositoca zahtjeva, Konkurenčko vijeće naglašava da se eventualna postojanja zabranjenih konkurenčkih djelovanja i zloupotrebe dominantnog položaja utvrđuju u postupcima koji se vode pred Konkurenčkim vijećem, na koji način je jedino i moguće utvrditi povredu Zakona o konkurenčnosti.

Mišljenjem se ne može dati ocjena o postojanju istih niti cijeniti zakonitost određenog ponašanja privrednih subjekata.

U skladu sa navedenim upućujemo Podnositoca zahtjeva na mogućnost da kao stranka podnese zahtjev za pokretanje postupka, shodno članu 27. stav 1. i 3. Zakona o konkurenčnosti u skladu sa Odlukom o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurenčkim vijećem ("Službeni list BiH" br. 30/06, 18/11 i 75/18).

Ovo mišljenje se zasniva na podacima iz Zahtjeva, te ukoliko isti odstupaju od stvarnog činjeničnog stanja, ne može se primijeniti.

Predsjednica

**Adisa Begić**

**Dostaviti:**

- Podnosiocu zahtjeva
- arhiv Konkurencijskog vijeća